



FOND MEMORIJALA

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH
CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

MEMORIAL FUND

SARAJEVO CANTON FUND FOR CONSTRUCTION
AND PRESERVATION OF VETERAN'S CEMETERIES, MEMORIAL
CENTERS, AND MONUMENTS FOR GENOCIDE VICTIMS

BROJ PROTOKOLA:13-49-222/17

BROJ JAVNE NABAVKE: 18

**TENDERSKA DOKUMENTACIJA
REKONSTRUKCIJA OGRADE NA MEZARJU MRAZIŠTE NA IGMANU,
OPĆINA HADŽIĆI**

KONKURENTSKI ZAHTJEV JAVNE NABAVKE

Sarajevo, maj 2017. godina



FOND MEMORIJALA

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH
CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

MEMORIAL FUND

SARAJEVO CANTON FUND FOR CONSTRUCTION
AND PRESERVATION OF VETERAN'S CEMETERIES, MEMORIAL
CENTERS, AND MONUMENTS FOR GENOCIDE VICTIMS

Broj: 13-49-222/17
Sarajevo, 22.05.2017. godine

UGOVORNI ORGAN

FOND MEMORIJALA

Širokac 22

71000 Sarajevo

IDB:4200305180002

Web stranica: www.dasenezaboravi.org.ba

NAZIV PONUĐAČA

ADRESA PONUĐAČA

PREDMET: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda – “Rekonstrukcija ograde na mezarju Mrazište na Igmanu, općina Hadžići”

U ime Fonda memorijala Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ugovorni organ), pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku radova – “Rekonstrukcija ograde na mezarju Mrazište na Igmanu, Općina Hadžići”. Procedura javne nabavke obaviti će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 39/14) (u daljem tekstu: Zakon), podzakonskim aktima, koji su na snazi, i ovom tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: TD).

Sve informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od sekretara Komisije za javne nabavke: Amra Muminović, tel.: 033 252 215.

Tenderska dokumentacija može se preuzeti lično u prostorijama Fonda memorijala Kantona Sarajevo, u vremenu od 8:00 do 16:00 sati, svaki radni dan, uz prethodni pismeni zahtjev. Ako se pismeni zahtjev ne dostavi, tenderska dokumentacija se ne može preuzeti.

Za tendersku dokumentaciju se ne plaća novčana naknada.

Na osnovu člana 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama BiH, nema privrednih subjekata, koji su isključeni iz postupka javne nabavke, zbog postojanja sukoba interesa.

Redni broj nabavke je 53; referentni broj iz Plana nabavki je 18; broj postupka 13-49-222/17; obavještenje objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 22.05.2017. godine, te na web stranici Ugovornog organa.

Vrsta postupka javne nabavke: konkurentski zahtjev za dostavu ponuda.

Procjenjena vrijednost nabavke: **29.910,00** KM bez PDV-a.



FOND MEMORIJALA

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH
CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

MEMORIAL FUND

SARAJEVO CANTON FUND FOR CONSTRUCTION
AND PRESERVATION OF VETERAN'S CEMETERIES, MEMORIAL
CENTERS, AND MONUMENTS FOR GENOCIDE VICTIMS

Vrsta ugovora javne nabavke: radovi
Nije predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.

PODACI O PREDMETU NABAVKE

1. *Predmet i uslovi nabavke*

1.1. Predmet ovog postupka su radovi – Rekonstrukcija ograde na mezarju Mrazište na Igmanu, Općina Hadžići, na osnovu potreba Ugovornog organa, predviđenih u budžetu/finansijskom planu za 2017. godinu.

1.2. Oznaka i naziv iz JRJN: 45454000-4 – radovi na rekonstrukciji

1.3. Mjesto izvođenja radova je šehidsko mezarje Mrazište na Igmanu, Općina Hadžići.

1.4. Rok za izvođenje radova je 45 (četrdeset pet) kalendarskih dana, od dana obostranog potpisivanja ugovora.

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti radova, koji su predmet ugovora. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovornu kaznu u roku od 7 (sedam) dana, od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovornu kaznu, ukoliko je, do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja, na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

2. *Uslovi za učešće i potrebni dokazi*

2.1. Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđač mora zadovoljiti minimalne kvalifikacione uslove, propisane članom 45.-51. Zakona, koji se odnose na:

- a) ličnu sposobnost ponuđača iz člana 45. stav (1) Zakona;
- b) pravo ponuđača na obavljanje profesionalne djelatnosti, koja je u vezi sa predmetom nabavke, a u skladu sa članom 46. Zakona;
- c) ekonomsku i finansijsku sposobnost ponuđača u skladu sa članom 47. Zakona;
- d) tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača u skladu sa članom 48. stav (2) Zakona.

2.2. Ponuđači, uz ponudu, trebaju dostaviti dokumentaciju, kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove tražene tačkom 2.1. konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, i to:

a) U svrhu dokazivanja lične sposobnosti ponuđač je dužan dostaviti izjavu popunjenu i ovjerenu od strane nadležnog organa, u skladu sa formom, koja je prilog konkurentskog zahtjeva kao **Aneks 3**. Ponuđač, kojem bude dodijeljen ugovor, dužan je u roku od 5 (pet) dana dostaviti



FOND MEMORIJALA

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH
CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

MEMORIAL FUND

SARAJEVO CANTON FUND FOR CONSTRUCTION
AND PRESERVATION OF VETERAN'S CEMETERIES, MEMORIAL
CENTERS, AND MONUMENTS FOR GENOCIDE VICTIMS

dokumente iz člana 45. stav (2) Zakona, kojima dokazuje vjerodostojnost date izjave, odnosno ispunjenje uslova definisanih tačkom 2.1 pod a). Dostavljeni dokumenti trebaju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude. Za tačke a) iz stava (2) član 45. Zakona, nadležan je Sud BiH.

b) U svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona, ponuđač je dužan dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru, u zemlji u kojoj je registrovan, ili obezbijediti posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa, kojom se dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju trebaju biti originali ili ovjerene kopije.

Dokument 1: Aktuelni izvod iz sudskog registra, ID i PDV broj.

c) U svrhu dokazivanja ekonomske i finansijske sposobnosti ponuđač je dužan dostaviti izjavu, ovjerenu od strane ovlaštenog lica ponuđača, u skladu sa formom, koja je prilog konkurentskog zahtjeva kao **Aneks 4** i običnu kopiju dokumenta, kojim se dokazuje ispunjavanje uslova postavljenih u tački 2.1 pod c), a koji su u skladu sa članom 47. Zakona. Ponuđač, kojem bude dodijeljen ugovor, dužan je u roku od 5 (pet) dana dostaviti dokument definisan ovom tačkom, kojim dokazuje vjerodostojnost date izjave. Dostavljeni dokumenti trebaju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

Dokument 2: Potvrda Centralne banke BiH.

d) U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđač je dužan dostaviti spisak izvršenih ugovora, minimalno 2 (dva) u posljednjih 5 (pet) godina, čija zbirna vrijednost nije manja od vrijednosti predmetne nabavke, uz potvrdu, koju daje druga ugovorna strana o njihovoj uspješnoj realizaciji. U slučaju da se takva potvrda, iz objektivnih razloga, ne može dobiti od ugovorene strane, koja nije ugovorni organ, vrijedi izjava privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde osiguraju.

Dokument 3: Spisak minimalno 2 (dva) izvršena ugovora, čija ukupna vrijednost nije manja od procijenjene vrijednosti ove nabavke - referenc lista (obrazac dat u tenderskoj dokumentaciji kao **Aneks 6**) i dvije potvrde za iste ugovore, gdje je predmet nabavke sličan ili isti predmetnoj nabavci.

2.3. Ukoliko Ugovorni organ bude imao sumnje o postojanju okolnosti vezanih za ličnu sposobnost ponuđača, isti će se obratiti nadležnim organima s ciljem pribavljanja potrebnih informacija u predmetnom postupku.

2.4. U skladu sa članom 45. stav (5) Zakona, Ugovorni organ može odbiti ponudu i ukoliko utvrdi da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od 3 (tri) godine, prije



FOND MEMORIJALA

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH
CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

MEMORIAL FUND

SARAJEVO CANTON FUND FOR CONSTRUCTION
AND PRESERVATION OF VETERAN'S CEMETERIES, MEMORIAL
CENTERS, AND MONUMENTS FOR GENOCIDE VICTIMS

početka postupka, a koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora, koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta, određene težine.

2.5. U slučaju da se, u ponudi ne dostave dokazi iz tačke 2.2 ove tenderske dokumentacije, ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenih uslova za kvalifikaciju.

2.6. U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, Ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je ponuđač, koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku Ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši utjecaj na neki postupak ili odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to, i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku javne nabavke. Ponuđač je dužan, uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Ukoliko ponuđač ne dostavi navedenu izjavu ponuda će biti odbačena. Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji kao **Aneks 5**.

2.7. Garancije za uredno izvršenje ugovora i garancija za kvalitet izvedenih radova

2.7.1. Ponuđači su dužni dostaviti pismenu izjavu ponuđača da će u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana potpisivanja ugovora dostaviti:

- bezuslovnu bankarsku garanciju za uredno izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa PDV-om, sa rokom trajanja garancije do potpune realizacije ugovora;

i pismenu izjavu ponuđača da će u roku od 10 (deset) dana, računajući od dana završetka izvođenja radova, odnosno zapisnika o internom tehničkom pregledu radova, dostaviti:

- garanciju u vidu mjenice i mjenične izjave u iznosu od 5% od vrijednosti izvedenih radova sa PDV-om za kvalitet izvedenih radova sa rokom trajanja od 2 (dvije) godine plus 30 (trideset) dana.

2.7.2. Garancija za uredno izvršenje ugovora treba biti dostavljena u formi, koja je sastavni dio tenderske dokumentacije, kao **Aneks 8**.

2.7.3. Garancija za kvalitet izvedenih radova, treba biti dostavljena u vidu mjenice i mjenične izjave, u formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije kao **Aneks 9**.

2.7.4. Garancija za uredno izvršenje ugovora i garancija za kvalitet izvedenih radova dostavljaju se u originalu. Garancije ne smiju biti ni na koji način oštećene (bušenjem ili sl.) jer probušena ili oštećena garancija se ne može naplatiti.

2.7.5. Ukoliko garancija za uredno izvršenje ugovora nije dostavljena na propisan način, shodno



FOND MEMORIJALA

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH
CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

MEMORIAL FUND

SARAJEVO CANTON FUND FOR CONSTRUCTION
AND PRESERVATION OF VETERAN'S CEMETERIES, MEMORIAL
CENTERS, AND MONUMENTS FOR GENOCIDE VICTIMS

uslovima iz tenderske dokumentacije, i u roku propisanom ovom tenderskom dokumentacijom, zaključeni ugovor će se smatrati apsolutno ništavnim.

2.7.6. Ukoliko ne nastupi niti jedan od slučajeva, koji bi zahtijevao realizaciju garancije za uredno izvršenje ugovora i garancije za kvalitet izvedenih radova, Ugovorni organ će, po isteku rokova, na koji su izdate garancije, izvršiti povrat dokumenata, koji predstavljaju garanciju za uredno izvršenje ugovora i garanciju za kvalitet izvedenih radova, prema uslovima iz ugovora.

2.7.7. Povrat ili zadržavanje garancije za uredno izvršenje ugovora i garancije za kvalitet izvedenih radova, vršit će se u skladu sa Pravilnikom o obliku garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora.

2.7.8. U slučaju da Ponuđač traži avans, dužan je dostaviti mjenicu sa mjeničnom izjavom na ime obezbjeđenja avansnog plaćanja, 10 (deset) dana od potpisivanja ugovora, sa rokom važnosti: 30 (trideset) dana, od obavijesti o završetku radova. Također, ponuđač, koji traži avans, dužan je u ponudi dati izjavu da traži avans. Visina avansa je maksimalno 30% od vrijednosti ponude.

3. *Zahtjevi po pitanju jezika*

3.1. Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilničnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu treba biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

3.2. Izuzetno, dio priložne dokumentacije (katalozi, brošure, i sl.) može biti i na drugom jeziku, ali u tom slučaju obavezno se prilaže i prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen.

4. *Priprema ponude*

4.1. Ponuđač snosi sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponude. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

4.2. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i treba biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi trebaju biti izrađene, na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Ponuda se čvrsto uvezuje, na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumenata. Dijelove ponude, kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl., koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve strane ponude trebaju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl., koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati.

4.3. Ponuđač dostavlja ponudu u originalu i ista treba biti zapečaćena u neprovidnoj koverti, sa pečatom i potpisom ponuđača, te imenom i adresom ponuđača. Ponuđač može, do isteka roka za



FOND MEMORIJALA

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH
CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

MEMORIAL FUND

SARAJEVO CANTON FUND FOR CONSTRUCTION
AND PRESERVATION OF VETERAN'S CEMETERIES, MEMORIAL
CENTERS, AND MONUMENTS FOR GENOCIDE VICTIMS

dostavu ponude, dostaviti izmjenu ili dopunu svoje ponude. Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda, s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude.

4.4. Ponuđač može, do isteka roka za dostavu ponude, pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pismena izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuđaču.

4.5. Ponuđač može napraviti spisak informacija, koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Obrazac dat u tenderskoj dokumentaciji kao **Aneks 7**. Ukoliko ponuđač ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih podataka, znači da iste nema i njegova ponuda, po tom osnovu, neće biti proglašena neprihvatljivom. Ako ponuđač označi povjerljivim podatke, koji se, u skladu sa članom 11. Zakona, ne mogu proglasiti povjerljivim, Ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuđača neće biti odbijena.

5. Način određivanja cijene ponude

5.1. Ponuđač izražava cijenu ponude u konvertibilnim markama (KM). Cijena ponude piše se brojevima i slovima. U slučaju neslaganja iznosa upisanih bročano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

5.2. U cijenu ponude, bez obzira na dodatnu vrijednost, trebaju biti uračunati svi troškovi, s tim da se popusti posebno navode, u koloni posebno naznačenoj u Predmjeru radova u **Aneksu 1 i 2** ove tenderske dokumentacije. Uz cijenu ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a). Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za cijenu ponude, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00. Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u Predmjeru radova u **Aneksu 1 i 2** ove tenderske dokumentacije, smatrat će se da nije ponudio popust. Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV.

5.3. Ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu i ne može je mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

5.4. Cijena ponude je nepromjenjiva u toku trajanja ugovora, osim u slučaju promjena vezanih za zakonske obaveze, o kojima je ponuđač obavezan obavijestiti Ugovornog organa.

6. Kriterij dodjele ugovora i cijena

6.1. Kriterij za dodjelu ugovora je **najniža cijena** (član 64. stav (1) tačka b) Zakona).

6.2. Ugovorni organ će u svrhu poređenja ponuda primijeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg ("Službeni glasnik BiH", broj 103/14). U svrhu provođenja ponuda, Ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 15%, za ugovore koji se dodjeljuju u 2017. i 2018. godini.



FOND MEMORIJALA

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH
CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

MEMORIAL FUND

SARAJEVO CANTON FUND FOR CONSTRUCTION
AND PRESERVATION OF VETERAN'S CEMETERIES, MEMORIAL
CENTERS, AND MONUMENTS FOR GENOCIDE VICTIMS

6.3. Domaćim ponudama smatraju se ponude, koje dostave pravna i fizička lica sa sjedištem u BiH, koja su registrovana u skladu sa zakonima u BiH, i kod kojih su, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora, rezidenti BiH. Za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, ponuđač će dati izjavu u **Aneksu 1**. Ugovorni organ zadržava pravo provjere i naknadnog zahtijevanja dokaza o uživanju preferencijalnog tretmana, kada to bude neophodno.

7. Period važenja ponude

Važenje ponude je 60 (šezdeset) dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

8. Način dostavljanja ponude

8.1. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na sljedeću adresu:
Kanton Sarajevo, Fond memorijala Kantona Sarajevo, Širokac 22, 71000 Sarajevo.

8.2. Na koverti ponude treba biti naznačeno:

- a) naziv i adresa Ugovornog organa;
- b) naziv i adresa ponuđača (u lijevom gornjem uglu koverti);
- c) evidencijski broj nabavke;
- d) naziv predmeta nabavke;
- e) naznaka **“NE OTVARAJ”**.

9. Rok za dostavljanje ponuda i otvaranje ponuda

9.1. Rok za dostavljanje ponuda ističe 05.06.2017. godine u 16:00 sati. Javno otvaranje ponuda obaviti će se istog dana, 05.06.2017. godine, u 16:05 sati, u Sali, na adresi Ugovornog organa navedenoj u tački 8.1.

9.2. Ponude, zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda, vraćaju se neotvorene ponuđačima. Ponuđači, koji ponude dostavljaju poštom, preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

10. Obavještenje o dodjeli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača bit će dostavljena ponuđačima najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke.

11. Zaključenje ugovora i podugovaranje

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, prihvaćene ponude i Zakonom o obligacionim odnosima. Ponuđaču je dozvoljeno podugovaranje, u skladu sa uslovima propisanim članom 73. Zakona. Ponuđač, koji ima namjeru podugovaranja dužan je, u obrascu za ponudu, navesti naziv podugovarača i/ili dio ugovora, koji namjerava dati u podugovor (najmanje jednu od dvije informacije) čime je izrazio namjeru podugovaranja.



FOND MEMORIJALA

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH
CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

MEMORIAL FUND

SARAJEVO CANTON FUND FOR CONSTRUCTION
AND PRESERVATION OF VETERAN'S CEMETERIES, MEMORIAL
CENTERS, AND MONUMENTS FOR GENOCIDE VICTIMS

12. Informacije o zaštiti prava ponuđača

U slučaju da je Ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, ponuđač ima pravo uložiti žalbu Ugovornom organu, u pisanoj formi, na način i u rokovim propisanim članovima 99. i 101. Zakona.

13. Nacrt Ugovora

Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je Nacrt ugovora, u koji su uneseni svi elementi iz tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni, uz ponudu, dostaviti Nacrt ugovora, u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirati sve listove Nacrta ugovora.

14. Neprirodno niska ponuđena cijena

14.1. U slučaju da Ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Uputstva o načinu pripreme modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14), te zatraži pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude.

14.2. Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti Ugovorni organ i o tome, u pisanoj formi, obavijestiti ponuđača.

14.3. U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje, iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti izvesti radove po toj cijeni, Ugovorni organ takvu ponudu može odbiti.

15. Ostale informacije

15.1. Sve potrebne informacije, u vezi sa tenderskom dokumentacijom za predmetnu nabavku, mogu se dobiti od kontakt osobe Amra Muminović na telefon 033 252 215, svaki radni dan, u vremenu od 8:00 do 16:00 sati.

15.2. Ugovorni organ zadržava pravo da zatraži od ponuđača naknadno pojašnjenje ponuda, a u skladu sa Zakonom.

15.3. Učesnici u postupku javne nabavke, ni na koji način ne smiju neovlašteno prisvajati, koristiti za vlastite potrebe niti proslijediti trećim licima podatke, rješenja ili dokumentaciju (informacije, planove, crteže, nacрте, modele, uzorke, kompjuterske programe i dr.), koji su im stavljeni na raspolaganje ili do kojih su došli, na bilo koji način u toku postupka javne nabavke.

15.4. Nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka nabavke, a najkasnije do isteka roka za žalbu, Ugovorni organ će, po prijemu zahtjeva ponuđača, a najkasnije u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti uvid u svaku ponudu,



FOND MEMORIJALA

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH
CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

MEMORIAL FUND

SARAJEVO CANTON FUND FOR CONSTRUCTION
AND PRESERVATION OF VETERAN'S CEMETERIES, MEMORIAL
CENTERS, AND MONUMENTS FOR GENOCIDE VICTIMS

uključujući dokumenta u skladu s članom 68. stav (3) Zakona, sa izuzetkom informacija ponuđača označenih kao povjerljive.

15.5. Ugovorni organ je obavezan provjeriti računsku ispravnost ponude. Kada izračuni vezani za pojedinačne stavke iz obrasca za cijenu ponude ili cijena ponude, bez obzira na dodatnu vrijednost, navedeni u ispunjenom obrascu za cijenu ponude, u ponudi ne odgovaraju metodologiji definisanoj u vezi sa načinom određivanja cijene iz ove tenderske dokumentacije, Ugovorni organ ih ispravlja u skladu sa tako propisanom metodologijom.

15.6. Ugovorni organ ispravlja i druge računске greške u obrascu za cijenu ponude i obrascu za dostavljanje ponude. Kada cijena ponude, bez obzira na dodatnu vrijednost, izražena u obrascu za cijenu ponude, ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodatnu vrijednost koja je izražena u obrascu za dostavljanje ponude, važi cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost izražena u obrascu za cijenu ponude.

15.7. Odgovor ponuđača na zahtjev za prihvatanje računске greške sastavni je dio zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.



16. Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa, u roku i na način propisan Zakonom.

U ime Ugovornog organa – Komisija za Javne nabavke:

Indira Bihorac

Indira Bihorac, predsjedavajuća Komisije

Fedina Ljubunčić

Fedina Ljubunčić, član Komisije

Mirsad Delalić
Mirsad Delalić, član Komisije

Aneksi i prilozi:

Slijedeći Aneksi/prilozi su sastavni dio tenderske dokumentacije:

- Aneks 1: Obrazac za dostavljanje ponude
- Aneks 2: Obrazac za cijenu ponude sa predmjerom radova
- Aneks 3: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona
- Aneks 4: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. Zakona
- Aneks 5: Pismena izjava iz člana 52. Zakona
- Aneks 6: Referenc lista
- Aneks 7: Obrazac povjerljivih informacija
- Aneks 8: Garancija za uredno izvršenje ugovora
- Aneks 9: Mjениčna izjava

- Prilog 1: Obavještenje o nabavci
- Prilog 2: Nacrt Ugovora
- Prilog 3: Nacrti

Suad Zijadić

Suad Zijadić, v.d. direktora Fonda memorijala



Aneks 1

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Broj nabavke: 13-49-222/17

Broj obavještenja na Portalu javnih nabavki:

Broj ponude: _____

Datum: _____

UGOVORNI ORGAN:

Naziv ugovornog organa	Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida
Adresa	Širokac br. 22
Sjedište	71 000 Sarajevo

PONUĐAČ:

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje se i podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

Naziv ponuđača	
Adresa	
Sjedište	
IDB/JIB	

KONTAKT OSOBA:

Ime i prezime	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	

IZJAVA PONUĐAČA

(Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.)

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja o nabavci _____, dana _____, dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije br. _____ (broj nabavke koji je dao Ugovorni organ), ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cjelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za **radove**, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji i kriterijima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

3. Cijena naše ponude (bez PDV-a) je _____ KM
Popust koji dajemo na cijenu ponude je _____ KM
Cijena naše ponude, sa uračunatim popustom je _____ KM
PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) _____ KM
Ukupna cijena za ugovor je _____ KM

U pogledu avansa izjavljujemo da potražujemo sljedeću vrijednost (ZAOKRUŽITI):

- a) Avans 10%
- b) Avans 20%
- c) Avans 30%

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% vrijednosti ponuđenih roba za izvršenje ovog ugovora je iz BiH/**50% radne snage koja će raditi na realizaciji ovog ugovora o nabavci radova, su rezidenti Bosne i Hercegovine**, a dokazi da naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg, koji su traženi tenderskom dokumentacijom su u sastavu ponude.

(Ukoliko se na ponudu ne može primjeniti preferencijalni faktor domaćeg, navesti da se na ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.)

5. Ova ponuda važi _____ (broj dana ili mjeseci se upisuju i brojčano i slovima, a u slučaju da se razlikuju, validan je rok važenja ponude upisan slovima), računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do [...../...../.....] (datum).

6. Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

7. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se: dostaviti dokaze o kvalificiranosti, u pogledu lične sposobnosti, ekonomske i finansijske sposobnosti, te tehničke i profesionalne sposobnosti, koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

(ime i prezime)

(potpis)

(mjesto i datum)

M.P.

Uz ponudu je dostavljena sljedeća dokumentacija:
(*Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih*)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – RADOVI

Naziv ponuđača: _____

Ponuda br. _____

Napomena ponuđačima:

U svim sljedećim stavkama, uz uvažavanje opisa u samoj stavci, podrazumjeva se nabavka, isporuka do gradilišta i montaža materijala, uključujući sve potrebne operacije, sav potrebni montažni materijal, kao i svi pripremni i završni radovi uključujući čišćenja i odnošenja viška materijala.

Svi radovi trebaju biti izvedeni u skladu sa važećim BiH propisima i pravilima struke za ovakvu vrstu radova. **Sav materijal treba biti atestiran od strane Instituta za standardizaciju BiH, odnosno odgovarajućih pravnih subjekata i imati prateću dokumentaciju na jednom od službenih jezika BiH.**

Opis stavki, količine i materijali dati su u predmjeru radova. Materijali su prema izboru projektanta i investitora. Za pozicije u kojima je naveden proizvođač materijala ponuđači, u skladu sa članom 54. stav (10) Zakona o javnim nabavkama, mogu ponuditi ekvivalent, a u skladu sa zahtjevanim tehničkim karakteristikama. Ponuđač je obavezan u slučaju nuđenja ekvivalenta navesti koji materijal nudi te za svaku navedenu poziciju i dijelove pozicije uz ponudu dostaviti kataloške listove i ateste o kvalitetu ponuđenog materijala, kojima dokazuje da su ponuđeni proizvodi ekvivalent proizvodima traženog kvaliteta ili navedenog referentnog proizvođača i da se mogu ugrađivati za tražene pozicije (npr. ekvivalent kamenu “Hreša” treba da ima takve karakteristike da se može upotrebljavati u grobarskoj arhitekturi, u dostavljenom atestu treba da bude decidno navedeno za šta se može kamen koristiti, kamen treba da ima homogenu strukturu - da ima jednoličnu boju). Kataloški listovi trebaju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BiH.

REKONSTRUKCIJA OGRADE NA MEZARJU MRAZIŠTE NA IGMANU

Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Ukupno
I PRIPREMNI RADOVI					
1.	Pripremni radovi za nesmetano izvođenje zanatsko-građevinskih radova. Geodetsko određivanje visina. Obračun paušalno.	paušal	1,00		
2.	Demontiranje postojeće ograde sastavljene od betonske ispune i betonskih stubova. U cijenu stavke uračunati i odvoz na gradsku deponiju. Napomena: Kod demontaže voditi računa da se ne ošteti mezarje (kamenopločanje, nišani isl.). Obračun po m' ograde.	m'	66,00		
3.	Štemanje neravnina nakon demontaže betonskih stubova i ispune. Ovom stavkom je obuhvaćeno i štemanje kosina na dijelovima gdje su bile ispune u cilju povećanja hrapavosti podloge. Kosinu po mogućnosti svesti iz trougla u trapez. Obračun po m ² betona.	m ²	20,00		
4.	Demontaža ploče sa nazivom mezarja. Obračun po komadu.	kom	1,00		
5.	Skidanje stare boje sa betonskog zida (sokla), unutra i vani, te sa unutrašnjih zidova unutar mezarja. Skidanje vršiti čeličnim četkama, štemanjem na dijelovima gdje je deblji sloj, ispuhivanjem komprimiranim zrakom i završno pranje vodom pod pritiskom. Tačnu količinu utvrditi zajedno sa nadzornim organom, obzirom da je dio	m ²	95,00		

	površine očišćen štemanjem. Obračun po m ² .				
I UKUPNO PRIPREMNI RADOVI					
II BETONSKI RADOVI					
1.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja betona C25/30 XF1 Dmax 16, za popunjavanje kosina i ravnih dijelova između stubova, u cilju dovođenja u jedan nivo. Armirano konstruktivno sa Q131. U cijenu stavke uračunati svu potrebnu oplatu i armaturu. Obračun po m ³ .				
	Dionica "A" T1 do T2	m ³	0,30		
	Dionica "B" T2 do T3	m ³	0,50		
	Dionica "C" T3 do T4	m ³	0,50		
	Dionica "D" T4 do T1	m ³	0,30		
2.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja betona u zid za ugradnju ploče sa nazivom mezarja, u dvostranoj oplati, betonom C25/30 XF1 Dmax 16. U tijelu zida ostaviti udubljenje za montažu ploče sa nazivom mezarja. Prije izrade oplate i betoniranja ugraditi tri ankera od pocinčanog ČBR Ø14, obrađene u predmjeru kroz POZ. VI 1. Armirano konstruktivno sa Q 188. U cijenu stavke uračunati svu potrebnu oplatu i armaturu. Tačne mjere obavezno uzeti na licu mjesta. Obračun po m ³ .	m ³	0,21		
II UKUPNO BETONSKI RADOVI					
III ZIDARSKI RADOVI					
1.	Nanošenje premaza, koji ima za cilj imregnirati postojeću podlogu, učvrstiti je i obezbijediti vodonepropusnost i dobru vezu za malter. Podloga prije nanošenja mora biti suha, očišćena od ostataka boje, nevezanog betona	m ²	92,00		

	i površinske nečistoće. Radovi se izvode nakon pregleda nadzornog organa i konstatuje se upisom u građevinski dnevnik. Obračun po m ² .				
2.	Nabavka materijala, izrada i nanošenje gotovog maltera na betonske zidove u cilju izjednačavanja "staro-novo", te krpljenje eventualnih oštećenja sa svim predradnjama. Za ove radove koristiti neki od maltera, koji su namijenjeni sanacionim radovima i betonskoj podlozi. Obračun po m ² .	m ²	92,00		
3.	Nabavka materijala i nanošenje gotovog akrilnog maltera na zidovima ograde i ploče sa nazivom mezarja, u tonu JUB 1505, krupnoće zrna 1 mm. Obračun po m ² .	m ²	93,95		
III UKUPNO ZIDARSKI RADOVI					
IV KAMENOREZAČKI RADOVI					
1.	Nabavka materijala, izrada, i ugradnja ploče sa nazivom mezarja. Ploča je od kamena tip "Hreša" ili ekvivalent, dimenzija 90x95x5 cm, debljine 5 cm, odnosno 4+1 cm, a u svemu prema datim nacrtima i detaljima. Slova su u pozitivu, veličine 10 cm. Broj slova je 16, font slova <i>Bremen Bd Bt</i> . Izvođač je dužan obezbijediti atest za ugradnju u klimatskim uslovima Igmana. Obračun po komadu.	kom	1,00		
2.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja vijenca, širine 35 cm i debljine 5 cm. Tip kamena je "Hreša" ili ekvivalent, a u svemu prema datim nacrtima i detaljima. Obrada vanjskih površina - poliranje, visoki sjaj. Obračun po m'.	m'	66,00		
3.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja kamene ploče - vijenca iznad ploče sa nazivom mezarja. Dimenzija 106x26x5 cm. Tip kamena je "Hreša", ili ekvivalent, a u svemu prema datim nacrtima i detaljima.	kom	1,00		

	<p>Obrada vanjskih površina - poliranje, visoki sjaj. Obračun po komadu.</p>				
IV UKUPNO KAMENOREZAČKI RADOVI					
V BRAVARSKI RADOVI					
1.	<p>Nabavka materijala, izrada i ugradnja elemenata ograde od metala, prema šemi bravarije. Varove izvesti kvalitetno. Zaštita ograde toplim cinčanjem. Spojeve raditi na licu mjesta, i izvesti običnom elektrodom, te zaštititi temeljnom bojom, a potom dva puta kvalitetnom bojom za metal, u tonu kao ostala konstrukcija (srebrna boja i sl.) Po mogućnosti praviti lamele od 450 cm do 600 cm, prema raspoloživim pozicijama i sredstvu za transport, kako bi bilo što manje naknadnih varova na terenu nakon izvršenog cinčanja. Obračun po komadu izvedene pozicije.</p>				
	POZ. 1				
	Ograda L=150 cm				
	Dionica "A" T1 do T2	kom	10,00		
	Dionica "B" T2 do T3	kom	1,00		
	Dionica "C" T3 do T4	kom	11,00		
	Dionica "D" T4 do T1	kom	-		
	POZ. 2				
	Ograda L=128 cm				
	Dionica "A" T1 do T2	kom	1,00		
	Dionica "B" T2 do T3	kom	6,00		
	Dionica "C" T3 do T4	kom	5,00		
	Dionica "D" T4 do T1	kom	7,00		
	POZ. 3				
	Ograda L=100 cm				
	Dionica "A" T1 do T2	kom	1,00		
	Dionica "B" T2 do T3	kom	1,00		
	Dionica "C" T3 do T4	kom	-		

	Dionica "D" T4 do T1	kom	-		
	POZ. 4 Ograda L=120,4 cm				
	Dionica "A" T1 do T2	kom	-		
	Dionica "B" T2 do T3	kom	-		
	Dionica "C" T3 do T4	kom	-		
	Dionica "D" T4 do T1	kom	1,00		
	S 1 Stub L=124 cm				
	Dionica "A" T1 do T2	kom	14,00		
	Dionica "B" T2 do T3	kom	1,00		
	Dionica "C" T3 do T4	kom	16,00		
	Dionica "D" T4 do T1	kom	-		
	S 2 Stub L=162 cm				
	Dionica "A" T1 do T2	kom	-		
	Dionica "B" T2 do T3	kom	7,00		
	Dionica "C" T3 do T4	kom	-		
	Dionica "D" T4 do T1	kom	-		
	S 3 Stub L=165 cm				
	Dionica "A" T1 do T2	kom	-		
	Dionica "B" T2 do T3	kom	-		
	Dionica "C" T3 do T4	kom	-		
	Dionica "D" T4 do T1	kom	7,00		
V UKUPNO BRAVARSKI RADOVI					
VI OSTALI RADOVI					
1.	Nabavka materijal, izrada i ugradnja ankera od ČBR Ø14, dužine 800 mm. Ankere zaštititi toplim cinčanjem. Ugradnja u postojeći betonski sokl sa smjesom TEKAFIX PE-1, prema preporukama proizvođača. Obračun po komadu.	kom	3,00		

VI UKUPNO OSTALI RADOVI	
--------------------------------	--

REKAPITULACIJA	
I	UKUPNO PRIPREMNI RADOVI
II	UKUPNO BETONSKI RADOVI
III	UKUPNO ZIDARSKI RADOVI
IV	UKUPNO KAMENOREZAČKI RADOVI
V	UKUPNO BRAVARSKI RADOVI
VI	UKUPNO OSTALI RADOVI
UKUPNO	
POPUST	
UKUPNO sa POPUSTOM bez PDV-a	
PDV 17%	
UKUPNO sa POPUSTOM sa PDV-om	

Potpis i pečat ponuđača _____

Napomena:

1. Cijene trebaju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi treba se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade, koje Ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikake dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
5. Ovaj obrazac za cijenu ponude je jedna od mogućih opcija.
6. Rok za izvođenje radova: 45 (četrdesetpet) kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora.

Aneks 3

**Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačkaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama
BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)**

Ja, niže potpisani _____ (ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____, izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (grad/općina), na adresi _____ (ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke _____ (navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi Ugovorni organ Fonda Memorijala, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

Kandidat/ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

- a) pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca, u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- b) pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;
- c) propustio ispuniti obaveze u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- d) propustio ispuniti obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača, da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d), na zahtjev Ugovornog organa i u roku kojeg odredi Ugovorni organ, shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje, izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju, kao da su istiniti, predstavlja kazneno djelo, predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima, kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, predstavlja prekršaj, za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također, izjavljujem da sam svjestan da Ugovorni organ, koji provodi navedeni postupak javne nabavke, shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH, u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave, zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat nadležnog organa:

M.P.

Aneks 4

**Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav (1) tačka a) i stav (4) Zakona o javnim nabavkama
(„Službeni glasnik BiH“ broj 39/14)**

Ja, niže potpisani _____ (ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____, izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (grad/općina), na adresi _____ (ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke

_____ (navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi Ugovorni organ Fonda memorijala, a u skladu sa članom 47. stavovima (1) i (4) **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

Dokumenti čije obične kopije dostavlja kandidat/ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. stav (1) tačke od a) do d) su identični sa originalima.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da, u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 47. stav (1) tačke a) na zahtjev Ugovornog organa i u roku kojeg odredi Ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje, izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima, kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama BiH, predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Izjavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača:

M.P.

Aneks 5

**PISMENA IZJAVA
IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA**

Ja, niže potpisani _____ (ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____, izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (grad/općina), na adresi _____ (ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke _____ (navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi Ugovorni organ Fonda memorijala, za koje je objavljeno Obavještenje o javnoj nabavci broj (ako je objavljeno obavještenje): _____, u „Službenom glasniku BiH“, broj: _____, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama, **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u Ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja, u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u Ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi, u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti, koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji, koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti, utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača:

M.P.

Aneks 6

SPISAK REALIZOVANIH UGOVORA – REFERENC LISTA

Red. broj	Predmet ugovora	Vrijeme i mjesto izvršenja ugovora	Vrijednost ugovorenih radova	Kontakt osoba
1				
2				
3				
4				
5				

Potpis i pečat ponuđača _____

Napomena: Uz referenc listu potrebno je dostaviti potvrde o uspješno realizovanim ugovorima. Naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata sa potvrde trebaju biti isti kao na referenc listi.

OBRAZAC POVJERLJIVIH INFORMACIJA

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica sa tim informacijama u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača _____

Napomena: Povjerljivim se ne mogu smatrati informacije propisane članom 11.Zakona.

NAZIV I LOGO BANKE

GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

Datum:

Za Ugovorni organ:

Informisani smo da je naš klijent, _____ [ime i adresa najuspješnijeg
ponuđača], od sad pa nadalje označen kao Dobavljač, Vašom Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača,
broj: _____ od _____. [naznačiti broj i datum odluke] odabran da potpiše, a potom i realizira
ugovor o javnoj nabavci roba/radova/usluga _____
[kratak opis ugovora] čija je vrijednost _____ KM.

Također smo informisani da, Vi, kao Ugovorni organ zahtijevate da se izvršenje ugovora garantira u iznosu
od _____% od vrijednosti ugovora, što iznosi _____ KM, slovima: _____ [naznačiti u
brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije], da bi se osiguralo poštivanje ugovorenih obaveza u
skladu sa dogovorenim uslovima.

U skladu sa naprijed navedenim, _____ [ime i adresa banke], se
obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti, na naznačeni bankovni račun, bilo koju sumu koju zahtijevate, s
tim što ukupni iznos ne može preći _____ [naznačiti u brojkama i
slovima vrijednost i valutu garancije] u roku od tri radna dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji
sadrži Vašu izjavu da ponuđač/dobavljač ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora, ili ih neuredno ispunjava.

Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslan u potpunosti i ispravno
kodiran telefaksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i poštom i da
vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog
zahtjeva za isplatu, poslanog telefaksom ili telegrafom na
adresu: _____

Ova garancija stupa na snagu _____ [navesti datum izdavanja garancije].

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana _____ [naznačiti datum i vrijeme
garancije shodno uslovima iz nacрта ugovora].

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti
vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka pomenutog
roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.

Ova garancija je vaše lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat
(BANKA)

Aneks 9

.....
[naziv ponuđača]

.....
[adresa]

.....
[sjedište]

.....
[IDB/JIB]

Sarajevo, _____

**FOND KANTONA SARAJEVO ZA
IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA
ŠEHIDA I POGINULIH BORACA,
MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN
OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA
ul. Širokac br. 22
71 000 Sarajevo**

PREDMET: MJENIČNA IZJAVA

..... (naziv i sjedište
ponuđača), kojeg zastupa (ime i prezime), zaključio je Ugovor
..... (navesti tačan
naziv i vrstu postupka javne nabavke). Na osnovu Ugovora br. od
....., po kojem predajemo investitoru FOND KANTONA SARAJEVO ZA
IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH
CENTARA I SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA, 1 (jednu) bjanko potpisanu mjenicu
za kvalitet izvedenih radova sa rokom trajanja u iznosu
.....% od ukupne vrijednosti izvedenih radova po Ugovoru KM sa PDV-om,
što iznosi KM.

Izdavaoc mjenice

Ovlašteno lice (ime i prezime)

..... (potpis)

Pod moralnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da je potpisnik mjenice ovlašten za potpisivanje po svim transakcijskim računima otvorenim kod bilo koje komercijalne banke u BiH.

Ovlašćuje se FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA da ispuni bjanko potpisanu mjenicu do visine dospjelih a neizmirenih obaveza iz navedenog Ugovora , te da ispuni sve druge sastavne dijelove mjenice koji nisu ispunjeni i da upotrijebi ispunjenu mjenicu za naplatu dospjelih a neizmirenih obaveza na teret našeg transakcijskog računa:

.....
(broj transakcijskog računa i naziv banke)

Mjenica se može ispuniti sa klauzulom "bez protesta".

Potpis i pečat

Prilog: - 1 (jedna) mjenica serija: _____

(ovlašteno lice)



OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

787-7-3-54-3-12/17

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA
IDB/JIB	4200305180002
Kontakt osoba	Amra Muminović
Adresa	Širokac 22
Poštanski broj	71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad	Stari Grad (Sarajevo)
Telefon	(033) 252-210
Faks	(033) 252-218
Elektronska pošta	javnenabavke@memorijal.com.ba
Internet adresa	www.dasenezaboravi.org.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ograde na mezarju Mrazište na Igmanu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija ograde na mezarju Mrazište na Igmanu- Općina Hadžići

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45454000-4	Radovi na rekonstrukciji

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

29910,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mezarje Mrazište, Igman, Općina Hadžići

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 kalendarskih dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

5.6.2017.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme

5.6.2017. 16:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme

5.6.2017. 16:05:00

Adresa i mjesto

Širokac 22. Sarajevo